


MAP SHOWING GEO-REFERENCE SURVEY OF INDIA TOPOSHEET WITH
PROPOSED 220 KV S/C AEPL 320 MW SOLAR PLANT TO PGCIL BHADLA SUB STATION TRANSMISSION LINE WITH REQUIRED FOREST LAND AND TOWER LOCATION

Full Title of the Project : "Avaada Energy Pvt Ltd. Solar Power Plant in Kolayat Tehsil , Bikaner - Bhadla -II PS 220 KV S/C Transmission Line"


Proposal No. : FP/RJ/TRANS/150764/2022 Applied Area : 0.9625 Ha.

PART OF TOPOSHEET NO. 45A/10 & 45A/6



SCHEDULE OF ANGLE POINTS COORDINATES					
S.No.	AP No.	Degree	Minute	Second	Longitude
1	AP-1/0	27°	37'	45.398"	72° 36' 15.173" E
2	AP-2/0	27°	37'	47.330"	72° 36' 28.380" E
3	AP-3/0	27°	37'	46.969"	72° 36' 41.341" E
4	AP-5/0	27°	37'	39.359"	72° 36' 50.296" E
5	5/1	27°	37'	28.687"	72° 36' 49.288" E
6	5/2	27°	37'	18.315"	72° 36' 48.300" E
7	5/3	27°	37'	7.472"	72° 36' 47.195" E
8	AP-6/0	27°	36'	57.256"	72° 36' 46.250" E
9	6/1	27°	36'	52.787"	72° 36' 35.735" E
10	6/2	27°	36'	46.119"	72° 36' 25.042" E
11	6/3	27°	36'	43.552"	72° 36' 14.403" E
12	AP-6A/0	27°	36'	38.819"	72° 36' 3.760" E
13	6A/1	27°	36'	37.540"	72° 35' 51.797" E
14	AP-6B/0	27°	36'	36.297"	72° 35' 40.082" E
15	6B/1	27°	36'	31.212"	72° 35' 29.472" E
16	6B/2	27°	36'	26.081"	72° 35' 18.536" E
17	6B/3	27°	36'	21.428"	72° 35' 8.793" E
18	AP-6C/0	27°	36'	16.912"	72° 34' 59.411" E
19	6C/1	27°	36'	5.840"	72° 34' 55.110" E
20	6C/2	27°	35'	55.230"	72° 34' 52.923" E
21	AP-07/0	27°	35'	45.205"	72° 34' 49.935" E
22	7/1	27°	35'	39.884"	72° 34' 40.937" E
23	7/2	27°	35'	34.160"	72° 34' 31.255" E
24	7/3	27°	35'	28.815"	72° 34' 21.472" E
25	AP-07A/1	27°	35'	23.414"	72° 34' 13.044" E
26	7A/1	27°	35'	15.573"	72° 34' 6.764" E
27	7A/2	27°	35'	7.337"	72° 34' 0.165" E
28	7A/3	27°	34'	59.865"	72° 33' 53.866" E
29	7A/4	27°	34'	51.324"	72° 33' 47.322" E
30	AP-7B/0	27°	34'	42.956"	72° 33' 40.617" E
31	7B/1	27°	34'	36.296"	72° 33' 31.182" E
32	7B/2	27°	34'	29.430"	72° 33' 25.460" E
33	7B/3	27°	34'	21.881"	72° 33' 17.020" E
34	AP-08/1	27°	34'	14.691"	72° 33' 8.982" E
35	8/1	27°	34'	11.035"	72° 33' 6.147" E
36	8/2	27°	34'	1.388"	72° 33' 4.903" E
37	8/3	27°	33'	51.534"	72° 33' 3.664" E
38	8/4	27°	33'	42.253"	72° 33' 2.520" E
39	8/5	27°	33'	32.684"	72° 33' 1.277" E
40	AP-09/0	27°	33'	23.914"	72° 33' 1.205" E
41	AP-10/0	27°	33'	20.235"	72° 33' 4.565" E
42	AP-11/0	27°	33'	11.240"	72° 33' 1.315" E
43	11/1	27°	33'	5.804"	72° 32' 53.500" E
44	11/2	27°	32'	45.648"	72° 32' 45.478" E
45	AP-12/0	27°	32'	54.815"	72° 32' 37.736" E
46	12/1	27°	32'	45.648"	72° 32' 36.097" E
47	12/2	27°	32'	36.314"	72° 32' 34.421" E
48	12/3	27°	32'	27.176"	72° 32' 32.784" E
49	12/4	27°	32'	17.861"	72° 32' 31.110" E
50	12/5	27°	32'	8.545"	72° 32' 29.447" E
51	12/6	27°	31'	59.382"	72° 32' 27.880" E
52	AP-12A/1	27°	31'	50.199"	72° 32' 26.161" E
53	12A/1	27°	31'	43.808"	72° 32' 17.604" E
54	12A/2	27°	31'	37.081"	72° 32' 8.599" E
55	12A/3	27°	31'	30.357"	72° 31' 59.598" E
56	12A/4	27°	31'	24.396"	72° 31' 51.620" E
57	12A/5	27°	31'	17.715"	72° 31' 42.677" E
58	AP-12B/1	27°	31'	11.005"	72° 31' 33.690" E
59	12B/1	27°	31'	3.765"	72° 31' 25.736" E
60	12B/2	27°	30'	56.429"	72° 31' 17.084" E
61	12B/3	27°	30'	49.104"	72° 31' 8.736" E
62	12B/4	27°	30'	41.808"	72° 31' 0.422" E
63	12B/5	27°	30'	34.599"	72° 30' 52.208" E
64	12B/6	27°	30'	27.029"	72° 30' 43.582" E
65	AP-13/0	27°	30'	19.545"	72° 30' 35.055" E
66	13/1	27°	30'	15.896"	72° 30' 23.414" E
67	AP-14/0	27°	30'	12.338"	72° 30' 12.063" E
68	AP-14A/1	27°	30'	11.425"	72° 29' 59.663" E
69	14A/1	27°	30'	16.213"	72° 29' 48.490" E
70	14A/2	27°	30'	21.124"	72° 29' 37.040" E
71	14A/3	27°	30'	25.919"	72° 29' 25.853" E
72	AP-15/0	27°	30'	30.832"	72° 29' 14.392" E
73	AP-16/0	27°	30'	34.517"	72° 29' 9.992" E
74	PGCIL Gantry	27°	30'	37.882"	72° 29' 6.093" E

- Legend**
- Tower Location
 - Transmission Line in Forest Area
 - Transmission Line in Non-Forest Area
 - National Highway -15
 - Forest Area Along the Road
 - Forest Area Along the Canal



Rahul Sharma
Engineer
Authorized Signatory
Avaada Energy Private Limited